

**L'aiga de ròcha** **L'eau de roche**  
**PRUMIERA JORNADA DAU CHANT OCCITAN 2009**

**PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)**

( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑

1 - L'aiga de ròcha te farà morir filhèta  
L'aiga de ròcha te farà morir  
Te farà morir O 'quel'aiga O 'quel'aiga  
Te farà morir O 'quel'aiga sens vin...

1 - L'eau de roche te fera mourir fillette  
L'eau de roche te fera mourir  
Elle te fera mourir, oh cette eau, oh cette eau  
Elle te fera mourir, oh cette eau sans vin...



2 - Quand 'na filhèta se vau maridar  
pecaïre

Quand 'na filhèta se vau maridar  
Ne'm fau pas donar de 'quel'aiga de  
'quel'aiga

Dona-li dau vin per la fai-re s'espanir

3 - L'òli de cacaus la podrà garir pecaïre  
L'òli de cacaus la podrà garir  
La podrà garir O 'quel'aiga O 'quel'aiga  
La podrà garir, es pus chara que lu  
vin...

2 - Quand une fille veut se marier  
peuchère

Quand une fille veut se marier  
Faut pas lui en donner de cette eau, de  
cette eau

Donne-lui du vin pour la faire s'épanouir

3 - L'huile de noix pourra la guérir, peuchère  
L'huile de noix pourra la guérir  
Elle pourra la guérir oh cette eau, oh cette eau  
Elle pourra la guérir, elle est plus chère que le  
vin...

*T RANSCRIPTION ET TRADUCTION PATRICK RATINEAUD*

*LA PARTITION NE CORRESPOND PAS AUX PAROLES CI-DESSUS , VOUS LES RÉTABLIREZ FACILEMENT .*

**La version chantée comporte Quelques differences.**

## L' aiga de Ròcha

"L'eau de roche"

L'AI-GO DE RO - CHO TE FO- RO MOU - RI MI-GNAR-DO

L'AI-GO DE RO - CHO TE FO- RO MOU- RI N'IN MOU- RI- RA

PAS CAR N'EN BEU----- RAI----- GAI - RE N'IN MOU-RI- RA

PAS CAR N'EN BEU----- RAI----- PAS

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.